l38_waybel25 (TMFKhoCJ-NaUXAY3UvqnMh3pcqtAMfM5G4XR)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6\_domain\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $np\_\_1 : \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0)) \Rightarrow ((v1\_subset\_1\ X1\ X0) \Leftrightarrow (X1 \neq X0)) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (l1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow ((v7\_struct\_0\ X0) \Leftrightarrow (\exists X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0)) \wedge (u1\_struct\_0\ X0 = k6\_domain\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ X1))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v13\_struct\_0\ X0\ np\_\_1) \wedge (l1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.\ (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow ((\neg v1\_xboole\_0\ X1) \Rightarrow ((\neg v1\_xboole\_0\ X1) \wedge (\neg v1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0))))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_struct\_0\ X0) \Rightarrow (((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (v7\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (v13\_struct\_0\ X0\ np\_\_1)) \tag{4}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (l1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.\ ((\neg v1\_xboole\_0\ X1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow ((u1\_struct\_0\ X0 = k6\_domain\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ X2) \Rightarrow (X1 = k6\_domain\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ X2))))$$